



Morei wa dithhapi



Elias Makhapa



Letamo la Ditlhabeng le tumile ka ditlhapi tse di monate. Letamo le, le ratiwa thata ke barei ba ditlhapi. Letamo la Ditlhabeng le tumile gape le ka dinoga tsa metsing. Tlhara ke mosimane o botlhale wa Tlhabane wa go rata go itse dilo tsothe.





Tihara le batsadiba'gwe ba ne ba dula fa gaufi le letamo la Ditlhabeng. Bontsi ba badudi ba motse o, ba tshela ka go rea/ thea ditlhapi. Bangwe ba ne ba di rekisa fa bangwe ba di ja ka malapeng a bone. Go ne go se na tlala mo motseng wa Tlhabane.



Tlhara le ene o rata go nna morei wa ditlhapi. Ka metlha yotlhe o kopa rraagwe go mo rekela sekgoge. Rraagwe o ne a dumela le fa a ne a itlhokela. O ne a leka ka metlha go reka sekgoge fela a sitwa./tlholega.





Tsatsing leo rraagwe a mo reketseng sekgoge, o ile a itumela thata. Bothata ke gore o ne a tshaba go ya letamong a le esi. Tlhara o ile a ya go tsala gagwe, Letlhokwa. Letlhokwa o ile a gana/latola go ya le ene letamong. O ile a ya go Ntaote. Ntaote le ene a latola/gana a re ga a batle go bona dinoga tsa metsi.



Jaanong o tla dira jang? O rata go rea/thea ditlhapi go thusa rraagwe. Rraagwe o rekisa ditlhapi borekelong. O batla seo ka pelo le mowa.

Tlhara a iteta sefuba a ya a le esi letamong. A latlhelasekgoge sa gagwe letamong. Fa a nagana gore jaanong o reile/theile tlhapi, a bona noga ya metsi e sesela kgaufi le ene.





A gacololela ditaba tsa Ntaote. Mmalo! A phutha sekgoge sa gwe a tshabela gae. A boela gae a sa rea/thea sepe. Rragwe a botsa gore ke eng a sa tla le tlhapi ka letsatsi la gagwe la ntlha. Tlhara a swaba go bua gore o tshabile noga ya metsi. A re ga go na tlhapi e kileng ya atamela gauifi le sekgoge sa gagwe.



Letsatsing le le latelang, Tlhara a tsoga gape e sa le mo mosong. A tsogelela ditsala tsa gagwe go ba kopa go ya le ene letamong. Bone ba ile ba gana gape. Ba re ga ba batle go atamela letamong. Ba boifa dinoga tsa metsi.





Tlhara o tsielegile, o tla tsamaya le mang? A le esi, gone, nyaa, le fa pelo e batla go rea/ thea ditlhapi. O ipona e le morekisi o mogolo wa ditlhapi mo motseng.



Letsatsi le le latelang, a ya go rre Mathhoko.
A kopa rre Mathhoko go ya le ene letamong.
Rre Mathhoko a dumelana le ene. Tlhara a
ikutlwa a itumetse mme a ikaelela go rea/
thea ditlhapi tse dintsi.





Rre Mathoko o ne a itse letamo la Ditlhabeng tota. A re ba ye letlhakoreng leo go se nang dinoga tsa metsi. Rre Mathoko ke morei/mothei wa bogologolo wa ditlhapi. Tlhara a lokologa mo pelong ka tshoetso/tshwetso e.



Ba latlhela dikgoge tsa bone ba leba.
Sekgoge sa Tlhara se bonala se sisinyega.
Go ra gore tlhapi e teng.






Rre Mathoko a laela Tlhara gore a goge ka lebelo ka gore tlhapi e lomile sekgoge. Tlhara a goga, a goga, a ba a ema ka dinao. Go ile ga tswelelela tlhapi e ntle e kgathisang. Rre Mathoko a tsaya tlhapi eo senepe. A e kala, a re ke e tona thata.



Sekgoge sa ga rre Mathoko le sone se a sisinyega. A phakisa go se gogela ka fa ntle. A e goga, ga tswelelela ?? . O ile a itumela gonne ke mofuta wa tlhapi o a o ratang thata.





Le yone?? A e tsa senepa. Letsatsing leo, ba boela gae mongwe le mongwe a tshotse tlhapi ya gagwe. Tlhara a tse na gae ka lethabo. Sefatlhego sa gagwe se edile. A bososela/nyenya tota.



Fa matsatsi a boikhutso a ga rre Matlhoko a fela, Tlhara a gakologela ka fao a ileng a mo thusa ka teng. A ultwa bothoko gone o ile go ya letamong a le esi.





Ka matsatsi fa a ile letamong, o boela gae a tshwere ditlhapi tse dintsi fela. Lehlokwa le Ntaote ba rata go mo kopa ditlhapi. Ga a dumele. O ba gopotsa ka fao ba neng ba sa rate go ya le ene letamong.



Go nna le tsebe, tlhompho le lerato go bare/
batheii ba bangwe ke maitshwaro a mantle.
Tlhara a bopa setlhopa se se tiileng sa
barei ba ditlhapi. Maloko a ntlha ke Ntaote
le Letlhokwa. Rre Matlhoko le ene o ne a le
teng.



Maloba mo, Tlhara o tsere sekgele go
mampodi o a tumileng mo tikologong ya
bone. Maabane e ne e le phadisano ya
ngwaga mo letamong la Ditlhabeng. Go ne
go kopana barei/bathei go tswa kgakala le
gaufi.





E ne e se motho e le tlang le bone letamong la Dithabane. Sethopa sa Tlhara se ile sa thopa sekgele sa go lekana dikete tse tlhano tsa diranta. Rre Matlhoko e ne e le mongwe wa maloko a sethopho sa ga Tlhara. Gompieno ba keteka tsholo ya bone ka boitumelo kwa gaabo Tlhara.